

Xitsonga

Ntlawa wa

3B

# Nkwangulatilo wa Nhlangoano



Molteno



## **Mimpfumawulo mpfuxeto**

mb, ng, sw, tl, hl, n'w, ny, vh, ch, dy, nd, nh, rh, ndz, kh, kw, nk, ns, ph, ndl, nkw, tsh

## **Mpfumawulo (wuntshwa)**

**nhl** (Nhlangano, ninhlikanhi, ehenhla, tinhlololo, nhlololo)

## **Mpfuxeto wa marito yo titoloveta**

mpfula, tshwuka

## **Marito mo titoloveta mantshwa**

minthavela

eminthaveleni

elwandle

## **Nkwangulatilo wa Nhlangano**

**Xitsonga**

**Ntlawa wa: 3B**

ISBN: 978-1-77981-288-9

© 2023 Ulwazi Lwethu African Languages Literacy Project

Mutsari: Molteno

Muhundzuluxeri: Vutivi Shirinda

Muendli wa swifaniso: Marleen Visser

Nkhaviso na mpfapfarhuto: Rock Bottom Graphic & Design

Nkandziyiso wo sungula ku kandziyisa 2023.

# Nkwangulatilo wa Nhlangano




**Molteno**

Yi nile, i na nakambe, yi na swinene.


Nhlangano a fanele ku tshama endzeni ka yindlu siku hinkwaro. A nga koti ku ya ehandle a ya tlanga.

Nhlangano u langutisile ehandle hi fasitere.

“Xana mpfula leyi yi ta ze yi yima?” a ti vutisa.




Siku leri landzelaka yi nile nakambe.  
A ku ri na minthavela exirhapeni hinkwaxo.  
Ninhlikanhi, mpfula yi yimile, na dyambu ri  
huma.  
Nhlangano u vonile nkwangulatilo  
exibakabakeni. A wu xongile swinene!



Nhlangano u yile ehandle a ya tlanga. U ti phinile swinene hi ku tlula tlula eminthaveleni!  
Dyambu ri vangamele mati.


Nhlangano u langutile hi le kusuhi swinene  
naswona kwalaya matini a ku ri na  
nkwangulatilo! A wu xongile swinene.



Madymbu yalawo manana u cherile  
mabobomu ematini ya Nhlangano yo  
hlamba.

Nhlangano u khomile mabobomu hi voko ra  
yena, a ma khomela ehenhla la ha ku nga na  
rivoni.

Kwalaya ka mabobomu a ku ri na  
nkwangulatilo! A wu xongile swinene.




Siku leri landzelaka a ku ri na dyambu  
naswona a ku hisa.

Manana na Nhlangano va yile elwandle.

Nhlangano u hlengeletile tinhlolo leti a ti ri  
hansi esaveni. Kutani a vona nhlolo leyikulu  
leyi a yi ri na nkwangulatilo endzeni ka yona!


A wu xongile swinene.



Nhlangano u kwarhamile ku va a teka nhlolo.  
Kambe gandlati lerikulu ri tile ivi ri vutla  
nhlolo.

Nhlangano a vonaka a khunguvanyekile.  
Minkwangulatilo hinkwayo leyi a yi kuma a yi  
tshamela ro nyamalala.


“Ndzi lava nkangulatilo wa mina n’winyi,” a  
anakanya.



Loko Nhlangano a fika ekaya u humesile tipende ta yena.

U tekile xiphemu lexikulu xa phepha.

A penda nkwangulatilo na mihlovo ya nkombo hinkwayo hi ndlela leyi faneleke: tshwuka, xilamula, xitshopana, rihlaza, wasi, indigo na vhayolete!



Nhlangano u vekile xifaniso xa yena xa pende ekhumbini ehenhla ka mubedo wa yena.

Sweswi Nhlangano u na nkwangulatilo wa yena n'winyi.

Wu xongile swinene!





## Readers

### Ntlawa wa 1-2

- Xilamulana xa kahle
- A ku na mati
- Pfumi na Bobo
- Vuxa wa swikota ku basisa
- Switwari
- Vaboti vo pfuna
- Nyoka exivaleni!
- Xana xi nga haha?
- Dyambu na mpfula!
- Vun-we na Vutivi
- Misisi yikulu
- Ndzalama wa hlamala!
- Tatana u ta vuya rini?
- Chuchekani na pume
- A hi hlajiseni mati
- Jazi ro hundzuriwa
- Va le purasini
- Ndavi u lava ku penda
- Ndzilo!
- Vutshila wa gingirika!

### Ntlawa wa 3

- Vanghana eka maxelo hinkwawo!
- Vanhwanyana na mbuti
- A ndzi tsakeli matsavu!
- Va na na vukhetu, Khatisa
- Khavisani u vavisekile
- Tintangu tintshwa ta Kwetsimani
- Tsakeriwa loyi a tsakeke!
- Mukapu wo nandziha
- Mati hinkwako!
- Xibelani xa Kulani
- Rhoko yo saseka
- N'wamapurasi Endlani na minkawu
- Nkwangulatilo wa Nhlangano
- Moli na tikhirkete
- Vukahle u khoma khamba!
- Masingita ya timbewu
- Vuvalbyi bya tinguluve
- Maqhingga ya Monyai
- Ku navela ka Rifumo ku humelela
- Mandza ya Mbimbhi yo kayivela
- Ku dyondza hi ta machela
- Ku pfuna kokwana va hola
- Miehleketo ya Ntiyiso ya kahle
- Maendlelo ya VaVhenda
- Mangalani na Xalati
- Ku ringa swakudya swa Xivhenda
- Muhluri u kota ku hlaya nkarhi
- Mutlangi wa le henhla
- Ximilana xo horisa
- Bolo legi nga Iahleka
- Riendzo ro ya entangen i wa swiharhi

### Ntlawa wa 4-5

- Ngwenya ya makwanga
- Xingwavila xa nsuku
- Tinyiko
- Lulama u tshama na rihango lerinene!
- Soweto
- Tinyoxi
- Xana i xihatla xa yini, Dzuniso?
- Hitekani u twa ku vava ekhwirini
- Tinxaka ta vutleketli
- Ku rihiseta ka tinkuzi
- Nhwanyana wo tlhariha
- Swi kulu eka mina!
- Masungulo mantshwa
- Vafana vo tlhariha
- Muphasi wa tihlampfi
- Nkelunkelu
- Mukhuhlwana
- Nghozi exirhapeni xa Kokwana
- N'warikolwani, wa nhenga!
- Ntanghu yo Saseka
- Norho wa Rilaveta



Room to Read



Enabling successful  
open learning for all

Ulwazi Lwethu i phurojeke leyi nga simekiwa na ku nyikiwa mpfuno wa swa timali hi Zenex Foundation ku va yi hluvukisa nonganoko wa matsalwa ya ku hlaya na switirhisiwa swa nseketelo wa vadyondzisi leswi swi nga olova hi ku tirhisa tindzimi ta laha Afrika. Phurojeke leyi yi kongomisiwile eka ku dyondzisa na ku seketela vadyondzi eka Dyondzo ya Masungulo ku va va hluvukisa tindzimi ta bona ta le kaya ta ku hlaya na ku twisia. Matsalwa yo hlaya ya tsariwile ro sungula hi tindzimi ta kaye ta Afrika hi ku tirhisana na Molteno Institute for Language and Literacies, Nelson Mandela Institute for Education and Rural Development, Room to Read South Africa, na Saide. Switirhisiwa hinkwaswo swi hluvukisiwa tanihi “Switirhisiwa swa Dyondzo leswi nga Pfuleka” kumbe “Open Education resources” (OER).

Please visit our website to download the full copy of this reader:  
[ulwazilwethu.org.za](http://ulwazilwethu.org.za)



Creative Commons Attribution-  
NonCommercial-NoDerivatives  
(CC BY-NC-ND) 4.0  
International Licence

Disclaimer: You are free to download and share this work as long as you attribute Zenex Foundation, but you may not change this work in any way or use it commercially.

